

THUTOPATLISISO YA TSHIMOLOGO YA LENAANE LA USAID LA METSI A A KGOTLELELANG YA OTTOSHOOP

Lenaane la USAID la Metsi a a Kgotlelelang le ikaeletse go bopa merafe e e kgotlelelang le go feta e bile e na le metsi a a lekaneng mo maanwaneng a dinoka tsa Okavango le Limpopo. Metsi a a Kgotlelelang a tsepile ka totobalo mo go nneng le polokego ya metsi a a kgabaganyang meelwane ya dinaga le taolo ya metswedithuso; metsi a a nowang a a babalesegileng; a a tsweleng le ditirelo tsa phepatso; tlwaetso ya phetogo ya tlelaemete; le tshomorelo ya bomefutafuta jwa ditshedi le ditshelaganyo tsa ikholoji.

Boikaelelo jwa tokomane e ke go:

- Go fa baagi ba Ottoshoop tshedimosetso go tswa mo thutopatlisisong ya rona;
- Gatelela dikarolo tse di tlang pele gore Ottoshoop e kgotlelele le go feta; le
- Tsamaisa kopano ya go loga mano e e theilweng mo tshedimosetsong e re e kgobokantseng.

OTTOSHOOP FA E OKOMELWA

Re botsoloditse **39 people** mo Ottoshoop

Bontsi jwa batho ba ba botsoloditsweng ba ne ba feta dingwa tse di 35.

Ba ba ka fa tlase ga 35 (31%)

Ba ba fetang 35 (69%)

Bontsi jwa batho ba ba botsoloditsweng e ne e le basadi.

Banna (36%)

Basadi (64%)

In Ottoshoop, go thapiwa mo moepong ke one motswedi wa konokono wa lotseno..

Go tshaloganya kgotlelelo mo Ottoshoop



Metswedi ya ditshosi le digateledi tsa tlhago mo Ottoshoop ke **dikomeleo, melelo le pula e e nang thata.**




Dikgoreletso le dibaka-kgatelelo tseno di ama ka mo go maswe malapa a a leng mo meepong, mo temothuong le ditsela tse dingwe tsa go itshetsa tse di dirisang metsi; mme di felela ka gore go nne le metsi a a lekanyeditsweng a **morafe o kgonang go a fitlhelela.**



Mo Ottoshoop, kgotlelelo e bonwa e le **tshireletso ya logo go tswa mo pusong le ditshono tsa go thapiwa tse di oketsegileng.**

Kgotlelelo ke eng?



Kgotlelelo ke bokgoni jwa go tsibogela ditshosi le digateledi. Go na le ditekanyo tse nne tsa kgotlelelo.

Bokgoni jwa go monya



A re ka **itshireletsa** le go emelelana le ditiragalo?



Bokgoni jwa go fetoga

A re ka **fetola** tsela e re tshelang ka yone morago ga tiragalo e sena go direga?

Bokgoni jwa go solofela



A re ka loga **leano** la ditiragalo tse dingwe tse di ka nng tsa re diragalela?



Bokgoni jwa go tlisa diphetogo

A re ka **fetola** tsela e re dirang dilo ka yone go ikaegile ka se re se ithutleng?



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

THUTOPATLISISO YA TSHIMOLOGO

Re dirile thutopatlisiso e e simololang kwa ntlheng (baseline) mo merafeng e e 13 mo dinageng tse supa mo Maanwaneng a Dinoka tsa Limpopo le Okavango fa gare ga Phukwi le Phatwe 2019. Re dirile se go batlisisa ka fa malapa a tlhologanyang ka teng kgotlelelo, ka fa merafe e nonotshang kgotlelelo, le gore seno se raya eng mo tirong ya rona. Nngwe ya dikgaolo tse re di batlisisitseng ke Ottoshoop, Aforikaborwa. Ottoshoop e wela mo Maanwaneng a noka ya Limpopo. Maanwane a Noka ya Limpopo a akaretsa Botswana, Bokone jwa Aforikaborwa, Borwa jwa Zimbabwe le Borwa jwa Mozambique.

KE ENG SE SE TLHOLANG KGOTLELELO?

Thutopatlisiso ya rona e bone gore kgotlelelo e tsholwa ke mabaka a mane: **1. Tshireletso ya Loago, 2. Tshwaragano ya loago, 3. Boikemelaesi, le 4. Ngwaoboswa ya Setso.**



RE FITLHETSE ENG MO OTTOSHOOP?

Morafe wa Ottoshoop o kgona go fitlhelela metswedithuso ya tlhago mme go tswa mo patlisisong ya rona ga go lebege malapa a ikaega ka tlhamalalo mo metsweding e jaaka mokgwa wa konokono wa go fitlhelela ditlhokwa tsa bone. Mo boemong jwa seo baagi ba Ottoshoop ba lebege ba ikaega ka metswedithuso e e abiwang ke puso. Ottoshoop ga jaana e itemogela leuba le le amang baagi ba ba ikaegang ka metswedithuso ya tlhago go bona lotseno lwa tlaleletso. Leuba le tlhelo ya metsi e e neng ya latela leuba, ke selo se se tshwenyang baagi thata ka gone seno se amile go tshepega ga metsi a a tliwang ka dipeipi a ba ikaegileng ka one. Ka jalo, kgoreletso le dibaka-kgatelelo tse dikgolo go gaisa tse di amanang le metswedithuso ya tlhago ke tshwenyego ya go nna teng ga metsi le boleng jwa one.

BOTLHOKATIRO KE KGWETLHO E KGOLO GO GAISA MO OTTOSHOOP

Botlhokatiro ke kgwethlo e kgolo go gaisa mo malapeng a a mo Ottoshoop. Go na le ditshono tsa go thapiwa tse di palopotlana le gone ditshono tse di leng teng ga di duele sentle.


BOTLHOKATIRO
METSI TSELA MATLO MOTSWEDI
 MORWALELA LOTSENO MAFIKA
 BOTSOGO BOGODU
 KGAOTSO YA MOTLAKASE PHEPAFATSO TLASE

Go tswa mo tebong ya metswedithuso ya tlhago, go nna le phitlhelelo ya metsi e e lekanyeditsweng ke motswedi wa kgatelelo mo Ottoshoop. Dithepe di kgala ka gale mme baagi ba tshwanelwa ke go ya go ga metsi mo metsweding e e sa sireletsegang.

OTTOSHOOP LE METSWEDITHUSO YA TLHAGO

Metswedithuso ya tlhago e bonwa segolo jaaka motswedi wa dijo le lotseno, mme diphologolo di tsewa segolo gore ke matshosetsi go malapa a a mo Ottoshoop.

Mmepe wa mogote o o fa tlase o bontsha gore metsi ke motswedi wa dijo / go itshetsa mo Ottoshoop. Morafe o ikaegile ka metsi a a tlišwang ka dipeipi. Le fa go ntse jalo go na le kgoreletsego ya tirelo mme morafe jaanong o bo o ikaega ka motswedi ya metsi a a sa sireletsegang. Mo makgethong a a ntseng jaana, metsi a kgona go nna matshosetsi.




- Dimela di bonwa segolo jaaka motswedi wa lotseno le motswedi wa dijo.
- Diphologolo di bonwa segolo jaaka matshosetsi ka ntlha ya kgotlhang ya batho le diphologolo tsa naga mo kgaolong e.

DILO TSE DI BAKANG DIKGORELETSO LE DIBAKA-KGATELELO

Bosa le tlelaemete gammogo le boitekanelo ke mefuta e megolo ya dikgoreletso le dibaka-kgatelelo.


Ottoshoop e itemogetse pula e nnye go na le ya tlwaelo. Morafe o solofetse tiego ya pula go ya kwa pele mo go amang theleso ya metsi go baagi.



OTTOSHOOP FA E BAPISIWA LE MAANWANE A NOKA YA LIMPOPO

Jaaka kwa Ottoshoop, metswedi ya tlhago mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo ke motswedi wa konokono wa go itshetsa, mme go ka nna le matshosetsi.


Jaaka kwa Ottoshoop, mmepe wa mogote o o fa tlase o bontsha gore metsi ke motswedi wa dijo / go itshetsa, gammogo le (le fa ele ka selekanyo se se potlana) matshosetsi mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo. Maanwane otlhe a itemogetse ditragalo tsa bosa tse di makgwakgwa.



- Jaaka kwa Ottoshoop, dimela di bonwa segolo jaaka motswedi wa lotseno le dijo.
- Jaaka kwa Ottoshoop, diphologolo di bonwa segolo jaaka motswedi wa dijo, le jaaka matshosetsi.


DILO TSE DI BAKANG DIKGORELETSO LE DIBAKA-KGATELELO

Jaaka kwa Ottoshoop, bosa le tlelaemete ke mefuta e megolo ya dikgoreletso le dibaka-kgatelelo mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo. Le fa go ntse jalo, Ottoshoop e lebagane le dikgoreletso le dibaka-kgatelelo tse di amanang le boitekanelo fa e bapisiwa le Maanwane a Noka ya Limpopo.



POELOMANNONG GO TSWA DIKGORELETSONG LE DIBAKA-KGATELELONG


Malapa a a mo Ottoshoop a ne a kgona go ipusetsa mannong, kgotsa a tlhokile thuso go tswa mo morafeng wa bone gammogo le balosika



TSHEGETSO LE THULAGANYETSO YA DIKGORELETSO LE DIBAKA-KGATELELO MO OTTOSHOOP


43% tsa malapa di na le batho ba ba yang kwa go bone go bona tshegetso

Ka jalo go na le selekanyo se se kwa tlase sa tshegetso mo Ottoshoop. Mo go bao ba **se nang batho ba ba ka ba thusang**, bontsi bo ne bo ka ya kwa go balosika kgotsa moagisani.



28% tsa malapa di na le mekgatlho e ba ka yang kwa go yone go bona tshegetso

Mo go ba 28% ba ba nang le mekgatlho e ba ka yang kwa go yone, bontsi bo kaile pusoselegae le mafapha a puso a bosetšhaba a a farologaneng. Baagi ba kaile South African Social Security Agency, mapodisi le Eskom jaaka dikao tsa metswedi ya tshegetso.



OTTOSHOOP FA E BAPISIWA LE MAANWANENG A NOKA YA LIMPOPO


Fa a bapisiwa le malapa a Ottoshoop, malapa a a mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo a lebega a kgona botoka go se go nene go boela mannong go tswa mo dikgoreletsong le dibaka-kgatelelong ka boone.



TSHEGETSO LE THULAGANYETSO YA DIKGORELETSO LE DIBAKA-KGATELELO MO MAANWANENG A NOKA YA LIMPOPO


56% tsa malapa di na le batho ba ba ka yang kwa go bone go bona tshegetso mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo.

Seno se kwa godimo go se go nene go feta 38% mo Ottoshoop. Jaaka kwa Ottoshoop, mo go bao ba **se nang batho ba ba ka yang kwa go bone**, bontsi bo ne bo ka ya kwa go balosika kgotsa kwa morafeng.



42% tsa malapa a a mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo di na le mekgatlho e ba ka yang kwa go yone go bona tshegetso. E ke palo e kgolwane thata go na le 28% mo Ottoshoop.

Mo go ba ba 42% ba ba nang le mekgatlho e ba ka yang kwa go yone, bontsi (jaaka mo Ottoshoop) ba ikaegile ka mafapha a puso a a farologaneng.



GO RULAGANYETSA ISAGO MO OTTOSHOOP

Ka kakaretso, malapa mo Ottoshoop a akanya gore **metswedithuso ya tlaletso** e kaba thusa go tsibogela botoka dikgoreletso le dibaka-kgatelelo mo isagong. Togamaano ya malapa mo Ottoshoop e tlhotlhelediwa thata ke **tshedimisetso e e amogelwang, ditumelo tsa sebele le se ba bangwe mo morafeng ba se dirang.**

40% tsa malapa mo Ottoshoop **di na le leano** la go fokotsa dikgoreletso le dibaka-kgatelelo tsa tlhago tsa isago. Le fa go ntse jalo **78%** tsa maano a di tlhoka ditsereganyo tsa tlaletso gore di diragadiwe kgotsa di nne teng. Maano a no a ikaeletswe gore a thuse baagi ba Ottoshoop go kgotlelela go feta ka go bo go na le dikgwetlho tsa tlaemete tsa ga jaana. Dikao tsa maano a batho ba a begileng di akaretsa tlhokego ya thuso e e tswang kwa ntle, ditshingwana tsa dijo, ditirisano tsa morafe le metsi.

Mefuta ya maano a malapa a Ottoshoop a nang le one

7 Tshegetso ya kwa ntle e e tlhokelwang go

6 Ditshingwana tsa dijo

2 Ditirisano tsa morafe

1 Metsi

Palo ya batho

Dikao tse di totobetseng tsa maano di akaretsa:

- **Tshegetso ya kwa ntle e e tlhokelwang:** Maano a a tlhokang tsereganyo gore a diragadiwe; lotseno lo lo oketsegileng, phitlhelelo e e oketsegileng ya go ya kwa metshining, kwa lefatsheng le kwa ditirelong tsa loago.
- **Ditshingwana tsa dijo:** Lema kgotsa atolosa ditshingwana tsa dijo go tokafatsa phitlhelelo ya dijo.
- **Ditirisano tsa morafe:** Go ntsha madi a theko ya dipeo ya morafe kgotsa go a tsenya mo setokofeleng.
- **Metsi:** tsenya dithepe tse dintshwa.

Tlhokego ya metswedithuso le tshegetso ya puso e thibela batho ba Ottoshoop go diragatsa maano a bone.

OTTOSHOOP E KA KGOTLELELA JANG GO FETA?

Patlisiso ya rona e fitlhetse gore merafe e e kgotlelelang go dikgoreletso tsa tlhago le dibaka-kgatelelo e kgonang go 1. Itshireletsa kगतलhanong le ditiragalo le go fetola tsela ya yone ya go tshela morago ga tiragalo e sena go nna teng; 2. Rulaganyetsa ditiragalo tse dingwe; le 3. Fetola tsela e merafe e dirang dilo ka yone. Segolo bogolo:

Merafe e e kgonang go itshireletsa kगतलhanong le ditiragalo le go fetola tsela ya yone ya go tshela morago ga tiragalo e na le:

- Ditsela tse di nonofileng tsa tlhaeletsano
- Dikgolagano tsa botsalano (loago) tse di nonofileng
- Phitlhelelo go ditheo tse di dirang

Merafe e e kgonang go rulaganyetsa ditiragalo tse dingwe tse di ka nnang tsa diragala e na le:

- Leano la dikgoreletso le dibaka-kgatelelo

e e ka fetolang tsela e e dirang dilo ka teng e:


- Laola dithulaganyo tsa ikholoji sentle
- Laola dithulaganyo tsa metsi sentle
- Fetola mekgwa ya temothuo gore e tlwaele phetogo ya tlaemete
- Fetola maano a go itshetsa

Kwa Ottoshoop, baagi ba umakile tlhokego ya metswedithuso le tshegetso ya puso e e lekanyeditseng bokgoni jwa bone jwa go loga maano sentle mme ka jalo go koafatse kgotlelelo ya morafe ka go bo go le maemo a a makgwakgwa a tlaemete mo morafeng oo. Go tokafatsa kgotlelelo ya bone, baagi ba Ottoshoop ba ka sologelwa ke go latela dikgato tse di latelang tse di beilweng go thaloganngwa seemo sa morafe, tlaemete ya one le gore dilo tse di itshimololelwang di ka kgonagala.

- **Go reka ka tshwaragano:** Tsela ya tshwaragano fa go rekiwa dithoto tse di tlhokelwang ke morafe, segolo bogolo didiriso tsa temothuo tse di jaaka dipeo, go ka naya tshono ya tlaletso ya go fiwa matlole ke puso kgotsa mekgatlho e e sa totang dipoelo. Tsela e e ntseng jaana gape e letlelela gore go nne le mefuta e e farologaneng ya dipeo tse di ka abelwang fa gare ga baagi, mme ka jalo go atolosiwe mefuta ya dijwalo tse di lemiwang, le dikotla tse di leng teng tse baagi botlhe ba ka sologelwang ka tsone. Tsela ya mofuta o e fokotsa kotsi e e tlelang motho ka esi, mme gape e ka nna kgato e e lebileng kwa go bopeng morafe.
- **Go kokotletsa metsi a pula:** Ka ntlha ya gore tlaemete ya komelelo e a oketsega, go botlhokwa thata go dirisa metsi ka botlalo motsing kgaolo e nang le pula. Nngwe ya dikgwetlho tse di umakiwang ke baagi ba Ottoshoop e ne e le merwalela e e tlang ka ntlha ya dipula tsa matlakadibe. Ka jalo, ditanka tse di bolokang metsi di fa tharabololo e e tlhotlhwatlase ya go boloka metsi ano a pula a a tlaa dirisiwang mo lobakeng lo lo tlang. Gape metsi a a pula a a elelang a ka epelwa mesele go fokotsa kotsi ya merwalela.
- **Ditirwana tsa go bopa morafe:** Baagi ba Ottoshoop ba umakile tlhokego ya go amogela tshedimisetso gore ke nngwe ya mabaka a a ba itsang go rulaganyetsa dikgoreletso le dibaka-kgatelelo, le gone baagi ba bantsi ba kaile gore ba ne ba ya kwa metsweding ya puso go batla thuso kwa go yone. Ditsela tsa go buisana fa gare ga puso le merafe di botlhokwa mo go nneng le merafe e e kgotlelelang.

TSHOBOKANYO YA LENAANE LA USAID LA METSI A A KGOTLELELA

Lenaane la USAID la Metsi a a Kgotlelelang le ikaeletse go aga merafe e e kgotlelelang go feta le e e nang le metsi a a lekaneng mo maanwaneng a dinoka tsa Okavango le Limpopo. Re na le maikaelelo a mane:



Gore re dire se re aga:



DITHEO TSE DI KGOTLELELANG

- Ditheo di bothokwa mo go laoleng metswedithuso le mo go maatlafatseng kgotlelelo.
- Re tshegetsa ditheo mo go oketseng bokgoni jwa go loga maano, go direng dikgolagano tse di nonofileng, go nonotsha tikologo e e kgontshang le go fitlhelela maikaelelo a tsone.
- Thuo ya ditheo e bothokwa mo go nne le tswelong ya leruri.



DITHULAGANYO TSA TSHEDIMOSETSO TSE DI NONOFILENG

- Go laola metswedithuso botoka le go nobotsha kgotlelelo, re tlhoka tshedimosetso e e ka fitlhelelwang le e e kadirisiwang go tsaya ditshwetso.
- Re a dira gore re tlatse diphatha tsa tshedimosetso, re kopanya tshedimosetso le go e tsenya mo tseong ya ditshwetso.



MEKGWA YA BOITSHIMOLOLE DI

- Re tlhoka go akanya ka ditsela tse dintshwa tsa go fetoga go tlwaela phetogo ya telaemetete. Mo go se, re tshwanetse go tlhaloganya gore mekgwa e ke eng le gore re ka e dirisa jang.
- Re tlaa tshegetsa itshimololelo le dithulaganyo tsa go tlwaetsa go fetoga mo go matlhagatlhaga.